

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj

Uputstvo za upotrebu

Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 12.



CDX-GT44IP

Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u posebnim uputstvima za ugradnju i povezivanje.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Ova nalepnica se nalazi na donjoj strani kućišta uređaja.

Napomena za korisnike u državama koje primenjuju smernice EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni zastupnik za elektromagnetnu kompatibilnost i sigurnost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja o servisu i garanciji, obratite se na adrese sa priloženih garantnih dokumenata.



Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, otpad ili trgovinu gde ste kupili proizvod.

Raspoloživi pribor: Daljinski upravljač



Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da se baterija iz ovog uređaja ne sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem baterije, sprječava se moguć loš uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojeg bi moglo doći nepravilnim zbrinjavanjem. Recikliranjem materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili očuvanja podataka trebaju da se stalno napajaju preko ugrađene baterije, bateriju treba zameniti isključivo stručno servisno osoblje. Kako bi se osiguralo pravilno zbrinjavanje, isluženi uređaj predajte na ovlašćeno sabirno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Kod ostalih vrsta baterija, molimo pogledajte uputstvo za sigurno vađenje baterije iz uređaja. Predajte bateriju na ovlašćeno sabirno mesto za recikliranje istrošenih baterija. Detalje o recikliranju ovog proizvoda ili baterija potražite u lokalnoj upravi, kod komunalnog preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Microsoft, Windows Media i logotip Windows su zaštićeni ili registrovani znaci

Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

iPod je zaštitni znak kompanije Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.

Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off (str. 12).

Uređaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vreme posle prebacivanja u pripravnost stanje. Time se smanjuje trošenje akumulatora. Ako niste podesili funkciju Auto Off, nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadržite **OFF** na uređaju dok se ne isključi pokazivač.

Dobrodošli!	4
-------------------	---

Početak

Resetovanje uređaja.....	4
Priprema daljinskog upravljača	4
Podešavanje tačnog vremena.....	4
Odvajanje prednje ploče	5
Postavljanje prednje ploče	5

Položaj kontrola i osnovne radnje

Glavni uređaj	6
Daljinski upravljač RM-X151	6

CD

Prikaz podataka	8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom.....	8

Radioprijemnik

Memorisanje prijem stanica	8
Automatsko memorisanje — BTM	8
Ručno memorisanje stanica.....	8
Prijem memorisanih stanica.....	8
Automatsko podešavanje.....	8
RDS	9
Pregled.....	9
Podešavanje AF i TA	9
Odabir vrste programa PTY	10
Podešavanje tačnog vremena CT	10

iPod

Reprodukcija sa iPod uređaja	10
Reprodukcija zapisa	10
Prikaz podataka	11
Odabir načina reprodukcije.....	11
Odabir albuma, izvodača ili playliste	11
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom.....	11
Pretraživanje.....	11

Ostale funkcije

Promena zvučnih opcija	12
Podešavanje zvučnih opcija	
— BAL/FAD/SUB	12
Podešavanje krive ekvilajzer	
— EQ3	12
Podešavanje opcija — SET	12
Upotreba dodatne opreme.....	13
Dodatna audio oprema.....	13

Dodatne informacije







Mere opreza	14
Napomene o diskovima.....	14
Redosled reprodukcije MP3/WMA zapisa .	15
O MP3 datotekama.....	15
O WMA datotekama	15
O iPod uređaju.....	15
Održavanje.....	15
Vađenje uređaja	16
Tehnički podaci	16
U slučaju problema.....	17
Prikaz/poruke grešaka	18

Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupovini ovog Sony autoradija sa CD uređajem. Na ovom uređaju možete uživati u sledećim funkcijama:

- **Reprodukcija diska**

Možete reprodukovati CD-DA (i one koji sadrže CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA zapise (str. 15)).

Vrsta diska	Oznaka na disku	
CD-DA		
MP3 WMA	 	 

- **Radijski prijem**

- Možete memorisati do 6 stanica po talasnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
- Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj bira stanice jačih signala i memoriše ih

- **RDS usluge**

Možete koristiti stanice FM sa sistemom podataka RDS (Radio Data System).

- **Podešavanje zvuka**

- EQ3 stage2: Možete odabrati krivu ekvilajzera za 7 muzičkih žanrova.

- **Povezivanje iPod uređaja**

iPod uređaj možete da povežite pomoću kabla sa konektorom priključenog na zadnju stranu ovog uređaja.

- **Prenosni audio uređaj**


Ulazna priključnica AUX na prednjoj strani uređaja omogućuje povezivanje prenosnog audio uređaja.

Početak

Resetovanje uređaja

Pre prvog korišćenja uređaja, ili posle zamene ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je resetovati uređaj.

Uklonite prednju ploču i pritisnite taster RESET šiljatim predmetom, npr. hemijskom olovkom.



Napomena

Pritisak na taster RESET će obrisati podešenost sata kao i neke memorisane informacije.

Priprema daljinskog upravljača

Pre prve upotrebe daljinskog upravljača sklonite izolatorsku foliju.



Savet

Postupak zamene baterije je opisan u poglavlju "Zamena litijumske baterije daljinskog upravljača" na str. 15.

Podešavanje tačnog vremena

Sat koristi 24-satni sistem prikazivanja vremena.

- 1 Pritisnite i zadržite taster za biranje.

Pojavljuje se prikaz za podešavanje.

- 2 Više puta pritisnite taster za biranje dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".

- 3 Pritisnite (SEEK) +.

Treperi indikator sati.

- 4 Okrenite regulator glasnosti za podešavanje sati i minuta.

Za pomeranje digitalnog indikatora pritisnite (SEEK) -/+.

- 5 Pritisnite taster za biranje.

Podešavanje je završeno i sat se aktivira.

Za prikazivanje tačnog vremena pritisnite (DSPL). Ponovo pritisnite (DSPL) za povratak na prethodno prikazivanje.

Savet

Tačno vreme je moguće podesiti automatski pomoću funkcije RDS (str. 10).

Odvajanje prednje ploče


Možete da odvojite prednju ploču uređaja kako biste sprečili krađu.


Alarm

Ako okrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

1 Pritisnite **OFF**.

Uređaj se isključuje.

2 Pritisnite , zatim povucite prednju ploču prema sebi.




Napomene

- Nemojte ispuštati niti jako pritiskivati ploču ni displej.
- Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbegavajte ostavljanje ploče u parkiranoj automobilu na prednjoj/zadnjoj ploči.

Postavljanje prednje ploče


Prislonite deo **A** na prednjoj ploči na deo **B** na uređaju, kao što je prikazano na slici, zatim lagano utisnite levu stranu na mesto da se začuje klik.




Napomena

Ne stavljajte ništa na unutrašnji deo prednje ploče.

Glavni uređaj



Daljinski upravljač RM-X151



U ovom poglavlju se opisuju kontrole i osnovni postupci. Detalje potražite na navedenim stranicama.

Za iPod uređaj, pogledajte "iPod" na str. 10. Odgovarajući tasteri na daljinskom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tasteri na uređaju.

- 1** Taster OFF
Isključenje/zaustavljanje reprodukcije.
- 2** Taster EQ (ekvilajzer) str. 12
Za biranje zvučnog ugodaja doživljaja (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
- 3** Regulator glasnosti/taster za biranje str. 12
Za podešavanje glasnosti (okrenite); biranje opcija za podešavanje (pritisnite i okrenite).
- 4** Taster SOURCE
Za uključenje uređaja/promenu izvora (Radio/CD/AUX/PD).
- 5** Mesto za disk
Ubacite disk (nalepicom prema gore). Reprodukcijski početak automatski.
- 6** Ekran
- 7** AUX ulazna priključnica str. 13
Za povezivanje prenosnih audio uređaja.
- 8** Taster ▲
Za izbacivanje diska.
- 9** Taster ☰ (otpuštanje prednje ploče) str. 5

- 10** Taster DSPL(displej)/SCRL (pomeranje) str. 8, 9
 Za promenu prikaza na displeju (pritisnite) ili pomeranje teksta (pritisnite i zadržite).
- 11** Taster SEEK -/+
 CD/PD:
 Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo unutar oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje zapisa napred ili nazad (pritisnite i zadržite).
 Radio:
 Za automatsko biranje stanice (pritisnite); za ručno traženje stanice (pritisnite i zadržite).
- 12** Taster MODE str. 8
 Za biranje talasnog područja (FM/MW/LW); biranje načina reprodukcije za iPod.
- 13** Taster AF (Alternative Frequencies)/TA (Traffic Announcement)/PTY (Program Type) str. 9, 10
 Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY (pritisnite i zadržite) u RDS sistemu.
- 14** Taster RESET (smeštena iza prednje ploče) str. 4
- 15** Brojčani tasteri
 CD/PD:
 ①/②: ALBUM -/+ (tokom MP3/WMA reprodukcije)
 Za preskakanje albuma (pritisnite); za kontinuirano preskakanje albuma (pritisnite i zadržite).
 ③: REP str. 8
 ④: SHUF str. 8
 ⑥: PAUSE
 Za pauzu reprodukcije. Za nastavak pritisnite ponovo.
 Radio:
 Za prijem memorisanih stanica (pritisnite); za memorisanje radio stanice (pritisnite i zadržite).
- 16** Senzor daljinskog upravljača


Sledeći tasteri na daljinskom upravljaču takođe imaju različit izgled/funkcije od tastera na uređaju. Uklonite izolacionu foliju pre upotrebe (str. 4).

- 17** Tasteri \leftarrow (I $\leftarrow\leftarrow$)/ \rightarrow (▶▶I)
 Za upravljanje CD/radijem/PD uređajem, isto kao i \leftarrow SEEK \rightarrow -/+ na uređaju.
 Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati tasterima \leftarrow \rightarrow .
- 18** Taster DSPL (prikaz)
 Za promenu prikazane opcije.
- 19** Taster VOL (glasnost) +/-
 Za podešavanje glasnosti.
- 20** Taster ATT (utišavanje)
 Za isključivanje zvuka. Za uključivanje, pritisnite ponovo.
- 21** Taster SEL (biranje)
 Isto kao i taster za biranje na uređaju.
- 22** Tasteri \uparrow (+)/ \downarrow (-)
 Za upravljanje CD/PD uređajem, isto kao i ① ②(ALBUM -/+) na uređaju.
 Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati tasterima \uparrow \downarrow .
- 23** Taster SCRL (pomeranje)
 Za pomeranje stavki na displeju.
- 24** Brojčani tasteri
 Za prijem memorisanih stanica (pritisnite); za memorisanu stanicu (pritisnite i zadržite).

Napomena

Ako je uređaj isključen te nema slike na displeju, ne možete njime da upravljate daljinskim upravljačem osim ako pritisnete \leftarrow SOURCE \rightarrow na uređaju ili ubacite disk kako bi se uređaj uključio.

Prikazivanje podataka



A Izvor

B Broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije, naziv diska/ime izvođača, broj albuma*¹, naziv albuma, naziv zapisa, tekstualni podaci*², tačno vreme

*¹ Broj albuma se prikazuje samo kod promene albuma.

*² Kod reprodukcije MP3, prikazuje se ID3 tag, a kod WMA reprodukcije, prikazuje se WMA tag.

Za promenu opcija u polju **B**, pritisnite **(DSPL)**.

Savet

Prikazani podatak će se razlikovati zavisno o vrste diska, formata snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/WMA zapisima pogledajte str. 15.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom

1 Tokom reprodukcije više puta pritisnite **(3)** (REP) ili **(4)** (SHUF) dok se ne pojavi ono što želite .

Odaberite	Za reprodukciju
(3) TRACK	zapisa više puta.
(4) ALBUM*	albuma više puta.
SHUF ALBUM*	albuma slučajnim redosledom.
SHUF DISC	diska slučajnim redosledom.

* Tokom reprodukcije MP3/WMA zapisa.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite **(3)** "OFF" ili **(4)** "SHUF OFF".

Memorisanje i prijem stanica

Oprez

Kod podešavanja za vreme vožnje, koristite "Best Tuning Memory" (BTM) kako biste sprečili eventualne saobraćajne nezgode.

Automatska memorija — BTM

1 Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".

Za promenu talasnog područja pritisnite **(MODE)** više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

2 Pritisnite i zadržite taster za biranje. Pojavljuje se izbor za podešavanje.

3 Pritisnite taster za biranje više puta dok se ne pojavi "BTM".

4 Pritisnite **(SEEK)** +.

Uređaj memoriše stanice po redosledu njihovih frekvencija. Kad je stanica memorisana, začuje se zvučni signal.

Ručno memorisanje stanica

1 Dok slušate stanicu koju želite da memorišete, pritisnite i zadržite brojačani taster (od **(1)** do **(6)**) dok se na displeju ne pojavi "MEM".

Napomena

Ako pokušate da memorišete drugu stanicu pod istim brojačanim tasterom, prethodno memorisana stanica se briše.

Savet

Kad memorišete RDS stanicu, memorišaćete i opcije AF i TA (str. 9).

Prijem memorisanih stanica

1 Odaberite talasno područje, zatim pritisnite brojačani taster (od **(1)** do **(6)**)

Automatsko biranje

1 Odaberite talasno područje i zatim pritisnite **(SEEK)** -/+ za traženje stanice.

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari prijem stanice. Ponovite opisani postupak dok se ne ostvari prijem željene stanice.


Savet

Znate li frekvenciju stanice, pritisnite i zadržite **(SEEK)** -/+ dok se oznaka frekvencije ne pojavi na displeju, a zatim više puta pritisnite **(SEEK)** -/+ za precizno biranje frekvencije (ručno biranje).

Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sistem emitovanja koji FM stanicama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno sa radio signalom.

Prikazivanje podataka



TA/TP*1

- A** Talasno područje, funkcija
- B** Frekvencija*2 (naziv stanice), programski
- C** broj, tačno vreme, RDS podaci

*1 "TA" trepće tokom saobraćajnih obaveštenja. "TP" svetli kod prijema stanice sa saobraćajnim programom.

*2 Tokom prijema RDS stanice, levo od oznake frekvencije se prikazuje "s".

Za promenu prikazanih stavki **C** pritisnite

RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

AF (alternativne frekvencije)

Biranje i podešavanje stanice najjačeg signala. Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti program tokom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog biranja iste stanice.

TA (saobraćajna obaveštenja)/TP (saobraćajni program)

Pružta trenutne informacije o saobraćaju u vidu obaveštenja ili programa. U slučaju prijema bilo kakvog saobraćajnog baveštenja/programa, trenutno odabrani izvor se prekida.

PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Takođe traži odabranu vrstu programa.

CT (tačno vreme)

Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prijemom podešavaju sat.

Napomene

- Zavisno od zemlje ili područja, neke RDS funkcije neće biti dostupne.
- RDS funkcija možda neće da radi ispravno ako je signal slab ili stanica ne emituje RDS podatke.

Podešavanje AF i TA

1 Više puta pritisnite **(AF/TA)** dok se ne pojavi željena opcija

Odaberite	Za
AF-ON	uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON	uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON	uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF	isključenje AF i TA.

Memorisanje RDS stanica sa funkcijama AF i TA

RDS stanice možete memorisati tako da istovremeno memorišete i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS stanice se memorišu sa istim AF/TA podešenjima.

Kod ručnog memorisanja možete da memorišete RDS stanice i one koje to nisu sa funkcijama AF/TA za svaku.

1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite stanicu pomoću BTM ili ručno.

Prijem hitnih obaveštenja

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih saobraćajnih obaveštenja i prekida trenutno odabran izvor.

Savet

Ako podesite glasnost tokom obaveštavanja o saobraćaju, ta glasnost će se memorisati za buduća obaveštenja, nezavisno od normalne glasnosti.

Slušanje lokalnog programa — REG

Kad je uključena funkcija AF: fabrička podešenost ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguće preći na drugu lokalnu stanicu sa jačom frekvencijom.

Ako napustite područje prijema toga lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" u biraču tokom FM prijema (str. 13).

Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

nastavlja se na sledećoj stranici →

Izbor vrste programa PTY

- 1 Tokom FM prijema pritisnite i zadržite (AF/TA) (PTY).



Ako stanica odašilje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa.

- 2 Više puta pritisnite (AF/TA) (PTY) dok se ne pojavi željena vrsta programa.
- 3 Pritisnite (SEEK) -/+ .
uređaj počinje da traži stanicu koja prenosi odabranu vrstu programa.

Vrste programa

NEWS (novosti), AFFAIRS (vesti), INFO (informacije), SPORT (sport), EDUCATE (obrazovni program), DRAMA (dramski program), CULTURE (kultura), SCIENCE (nauka), VARIED (razno), POP M (popularna muzika), ROCK M (rock muzika), EASY M (lagana muzika), LIGHT M (lagana klasična muzika), CLASSICS (klasična muzika), OTHER M (druge vrste muzike), WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE (finansije), CHILDREN (dečji programi), SOCIAL A (društvene teme), RELIGION (verski program), PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja), LEISURE (zabava), JAZZ (jazz muzika), COUNTRY (country muzika), NATION M (narodna muzika), OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna muzika), DOCUMENT (dokumentarni program)

Napomena

Ovu funkciju ne možete da koristite u nekim zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

Podešavanje tačnog vremena CT

- 1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 12).

Napomene

- Funkcija CT možda neće da radi, čak i kod prijema RDS stanice.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena možda će da bude razlike.

iPod


Reprodukcija sa iPod uređaja

Spajanjem iPod uređaja na priključnicu na zadnjoj strani ovog uređaja možete da slušate iPod preko zvučnika u vozilu i da upravljate iPod uređajem preko ovog sistema.

Napomene

- Dok je iPod povezan na sistem preko priključnice, nije moguće rukovanje preko iPod uređaja.
- Pre povezivanja iPod uređaja na priključnicu, smanjite glasnost na uređaju.

Reprodukcija zapisa



- 1 Povežite iPod na priključnicu. iPod se automatski uključuje i na njegovom ekranu se pojavljuje sledeća slika.



- 2 Pritisnite (SOURCE) više puta dok se ne prikaže "PD".
Prikaže se "PD 1 PORTABLE" i zapisi sa iPod uređaja se automatski reprodukuju od mesta gde je reprodukcija zadnji put zaustavljena.
- 3 Pritisnite (MODE) za izbor načina reprodukcije.
Načini se menjaju na sedeći način:
RESUMING → ALBUM → ARTIST → PLAYLIST
- 4 Podesite glasnost.

Pritisnite (OFF) za zaustavljanje reprodukcije.

Napomene

Dok je iPod povezan na priključnicu, način reprodukcije prelazi na Resuming Mode (nastavak reprodukcije). Kod nastavka reprodukcije, pritisak na taster ③ (Repeat), ④ (Shuffle) ili ⑤ (Scan) nema uticaja. Ako poništite nastavak reprodukcije pritiskom na (MODE) ili ①/② (ALBUM -/+), ③ (Repeat), ④ (Shuffle) ili ⑤ (Scan), tasteri su dostupni za izbor načina reprodukcije.


Kad okrenete ključ u kontakt-bravi u položaj ACC ili isključite uređaj, pokreće se punjenje baterije iPod uređaja.

Ako se odspoji iPod za vrijeme reprodukcije, aktiviraće se pauza.

Napomena

Ne možete povezati drugi iPod pomoću XA-110IP.

Prikaz podataka



Naziv zapisa/albuma/izvođača, broj zapisa, proteklo vreme reprodukcije, tačno vreme

Za promenu prikazanih stavki, pritisnite (DSPL).

Napomena

Neka slova iz iPod uređaja se možda neće prikazati pravilno.

Biranje načina reprodukcije

Biranje albuma, izvođača ili playliste

1 Tokom reprodukcije pritisnite (MODE).

Načini reprodukcije se menjaju na sledeći način:

ALBUM → ARTIST → PLAYLIST

Preskakanje albuma, izvođača i playlista

Za	Pritisnite
preskakanje	①/② (ALBUM -/+) [pritisnite jednom za svaki]
kontinuirano preskakanje	①/② (ALBUM -/+) [držite do željenog mesta]

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom

1 Tokom reprodukcije više puta pritisnite ③ (REP) ili ④ (SHUF) dok se ne pojavi željena opcija.

Odaberite	Za reprodukciju
REP TRK	zapisa više puta.
REP ALB	albuma više puta.
REP ART	izvođača više puta.
REP PLY	playliste više puta.
SHUF ALB	albuma slučajnim redosledom.
SHUF ART	izvođača slučajnim redom.
SHUF PLY	playliste slučajnim redom.
SHUF ALL	svih zapisa slučajnim redom.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "REP OFF" ili "SHUF OFF".

Napomena

①/② (ALBUM -/+) neće raditi tokom reprodukcije slučajnim redom.

Pretraživanje

Možete brzo da pronađete određeno mesto na iPodu.

1 Tokom reprodukcije pritisnite ⑤ dok se ne prikaže "SCAN ON".
Reprodukuje se prvih 10 sekundi svakog zapisa.

Za povratak na normalnu reprodukciju, odaberite "SCAN OFF".

Napomena

Ova funkcija neće da radi tokom reprodukcije slučajnim redosledom.

Ostale funkcije

Promena zvučnih stavki

Podešavanje zvučnih parametara — BAL/FAD/SUB

Možete podesiti balans, fader i glasnost subwoofera.

- 1 Više puta pritisnite taster za izbor dok se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".

Opcije se menjaju na sledeći način:

LOW*1 → MID*1 → HI*1 → BAL
(levo-desno) → FAD (napred-nazad) →
SUB (glasnost subwoofera)*2 → AUX*3

*1 Kad je aktiviran EQ3 (str. 12).

*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (str. 12).
Kod najniže stavke, prikazuje se "ATT".
Podešavanje je moguće do 21 koraka.

*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 13).


- 2 Okrenite regulator glasnosti za podešavanje odabrane opcije.

Podešavanje je završeno posle 3 sa i vraća se normalan izgled reprodukcije ili prijema.

Podešavanje krive ekvilajzera — EQ3

Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućava memorisanje vašeg podešavanja ekvilajzera.

- 1 Odaberite izvor, uzastopno pritisnite taster (EQ3) za izbor "CUSTOM".
- 2 Više puta pritisnite taster za izbor dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
- 3 Okrenite regulator glasnosti za podešavanje odabrane opcije. Nivo (glasnost) zvuka se može podesiti u rasponu od -10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.



Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krive. Za povratak na fabričku opciju krive ekvilajzera, pritisnite taster za izbor pre završetka podešavanja.

Nakon 3 sekunde, podešavanje je završeno i na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.

Savet

Druge opcije ekvilajzera su takođe podesive.

Podešavanje opcija — SET

- 1 Pritisnite i zadržite taster za izbor. Pojavi se izgled za podešavanje.
- 2 Više puta pritisnite taster za izbor dok se ne pojavi željena opcija.
- 3 Okrenite regulator glasnosti za izbor opcije (npr. "ON" ili "OFF").
- 4 Pritisnite i zadržite taster za izbor. Podešavanje je završeno i na displej se vraća izgled uobičajene reprodukcije/prijema.

Napomena

Prikazani izgledi se razlikuju zavisno od izvora i opcije.

Možete podesiti sledeće opcije (pogledajte odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):

"●" označava fabričku opciju.

CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)

CT (tačno vreme)

Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (●) (str. 9, 10).

BEEP

Za podešavanje "BEEP-ON" (●) ili "BEEP-OFF".

AUX-A*1 (AUX Audio)

Za uključenje indikatora AUX izvora "AUX-A-ON" (●) ili "AUX-A-OFF" (str. 13).

A.OFF (automatsko isključivanje)

Za automatsko isključivanje posle određenog vremena kad se uređaj ne upotrebljava.

– "A.OFF-NO" (●), "A.OFF-30S (sekundi)",
"A.OFF-30M (min) ili "A.OFF-60M (min).

SUB/REAR*1

Za promenu audio izlaza.

– "SUB-OUT" (●): izlaz na subwoofer.
– "REAR-OUT": izlaz na pojačalo.

DEMO (prikazane mogućnosti)

Podešavanje "DEMO-ON" (●) ili "DEMO-OFF".

DIM (zatamnivanje displeja)

Za podešavanje osvetljenosti displeja.

– "DIM-ON": zatamnjenje displeja.
– "DIM-OFF" (●): bez zatamnjenja.

M.DSPL (pomeranje uzoraka)

Izbor načina unaprednja uzoraka.

– "M.DSPL-SA" (●): prikaz uzoraka i spektra.
– "M.DSPL-OFF": isključenje pomeranja.

A.SCRL (Auto Scroll)

Za automatsko pomeranje dugih naziva posle promene diska/albuma/zapisa.

– "A.SCRL-ON" (●): za pomeranje.
– "A.SCRL-OFF": za isključenje pomeranja.

LOCAL (traženje lokalne stanice)

- "LOCAL-ON": podešavaju se samo stanice sa jakim signalima.
 - "LOCAL-OFF" (●): za normalno podešavanje.
-

MONO*² (mono zvuk)

- Odaberite kako biste poboljšali loš FM prijem.
- "MONO-ON": za reprodukciju stereo zvuka u mono tehnici.
 - "MONO-OFF" (●): za stereo reprodukciju.
-

REG*² (lokalni prijem)

Za podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF" (str. 9).

LPF*³ (niskopropusni filter)

Za biranje prekidne frekvencije subwoofera: "LPF OFF" (●), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".

LOUD (glasnost)

- "LOUD-ON": pojačanje basova i visokih tonova.
 - "LOUD-OFF" (●): bez pojačanja basova i visokih tonova.
-

BTM (str. 8)

*1 Kad je uređaj isključen.

*2 Kod FM prijema.

*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".


Upotreba dodatne opreme

Dotatna audio oprema

Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog uređaja možete povezati dodatni prenosni audio uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem auto zvučnika. Može se podesiti glasnost tako da se izbegne razlika između ovog sistema i prenosnog audio uređaja. Sledite opisani postupak:

Povezivanje prenosnog audio uređaja

- 1 Isključite prenosni audio uređaj.
- 2 Smanjite glasnost na sistemu.
- 3 Povežite uređaj.



* Obavezno upotrebite ravni priključak.

Podešavanje glasnosti

Pre reprodukcije svakako podesite glasnost svakog spojenog audio uređaja.

- 1 Smanjite glasnost autoradija.
- 2 Više puta pritisnite **SOURCE** dok se ne pojavi "AUX".
Pojava se "AUX FRONT IN".
- 3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja uz umerenu glasnost.
- 4 Podesite uobičajeni nivo glasnosti na autoradiju.
- 5 Pritisnite taster za izbor više puta dok se ne prikaže "AUX" te okrenite regulator za podešavanje ulaznog nivoa (-8 dB do +18 dB).

Dodatne informacije

Mere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi pre korišćenja.
- Ako je vaš automobil opremljen električnom antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.

O kondenzaciji vlage

Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na sočivima unutar uređaja i na indikatoru se može nakupiti vlaga i tada uređaj neće pravilno da radi. U tom slučaju izvadite disk i sačekajte oko jedan sat dok vlaga ne ispari.

Za održavanje visokog kvaliteta zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prospete sok ili druga pića.

Napomene o diskovima

- Uvek držite disk za rubove i nemojte da dodirujete njegovu površinu.
- Držite diskove u kutijama kad nisu u upotrebi.
- Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima toplote. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili zadnjoj ploči u vozilu parkiranim na suncu.
- Ne lepite nalepnice ili lepljivu traku na disk, jer može da dođe do zaustavljanja rotacije te do kvara uređaja ili oštećenja diska.



- Ne koristite diskove sa nalepticama ili etiketama. Usled upotrebe takvih diskova može da dođe do sledećih nepravilnosti u radu:
 - Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlepljene nalepnice koja može zapeti u mehanizmu za izbacivanje diska).
 - Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka (na primer, preskakanje zvuka ili nemogućnost reprodukcije) usled skupljanja nalepnice izložene toploti i savijanja diska.
- Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata, zvezde) ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju jer bi moglo da dođe do kvara. Ne koristite takve diskove.
- Nije moguća reprodukcija CD-a promera 8 cm.

- Pre upotrebe obrišite diskove krpom za čišćenje. Brišite ih ravnim potezima od sredine prema ivici. Nemojte koristiti sredstva za rastvaranje kao što su: benzin, razređivač, komecrijalna sredstva za čišćenje ili antistatički raspršivač namenjen čišćenju vinilnih ploča.



Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima

- Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (zavisno od opreme na kojoj su snimljeni i njihovog stanja) neće biti moguća na ovom uređaju.
- U ovom uređaju nije moguća reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
- Uređaj je kompatibilan sa formatima ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim formatima i Multi Session.
- Maksimalan broj:
 - foldera (albuma): 150 (uključujući osnovni i prazne foldere).
 - datoteka (zapisa) i foldera na disku: 300 (ako naziv foldera/zapisa sadrži mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
 - prikazanih znakova po nazivu foldera/zapisa je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
- Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se i reprodukuje samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je CD-DA i MP3/WMA.
 - Kad je prvi zapis CD-DA, reprodukuje se samo CD-DA na prvoj sesiji.
 - Kada prvi zapis nije CD-DA, reprodukuje se MP3/WMA sesija. Ako disk nema podataka ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".


Muzički diskovi sa zaštitom od kopiranja

Ovaj uređaj može da reprodukuje diskove koji podležu CD standardu. U poslednje vreme pojedine firme proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od tih diskova možda neće moći da se reprodukuju u ovom uređaju jer ne podležu CD standardu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da audio podaci možda neće da se reprodukuju na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.

Redosled reprodukcije MP3/WMA zapisa



O MP3 datotekama

- MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a to je format zvučne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
- ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose se samo na MP3. ID3 podaci mogu da sadrže 15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
- Kod imenovanja MP3 datoteke, ne zaboravite dodati ekstenziju ".mp3".
- Tokom reprodukcije MP3 datoteke sa VBR ili ubrzane reprodukcije napred/nazad, proteklo vreme se možda neće ispravno prikazati.

Napomena

Ako reprodukujete MP3 disk velike brzine bita, na pr. 320 kbps, zvuk može da bude isprekidan.

O WMA datotekama

- WMA je skraćenica od Windows Media Audio, format zvučne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/22* originalne veličine.
- WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
- Kod dodele naziva WMA datoteke ne zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
- Tokom reprodukcije WMA datoteke sa VBR ili ubrzane reprodukcije napred/nazad, proteklo vreme se možda neće ispravno prikazati.

* Samo uz brzinu od 64 kbps

Napomena

Uređaj ne podržava sledeće WMA datoteke:
– datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju
– datoteke sa zaštitom od kopiranja

O iPod uređaju

Ovaj sistem može da se upotrebljava sa konektorom za povezivanje iPod, iPod photo, iPod mini i iPod nano uređaja sa sedećim verzijama softvera. Ne može da se garantuje rad sa ranijim verzijama softvera.


- iPod treće generacije: Ver.2.3.0
 - iPod četvrte generacije: Ver.3.1.1
 - iPod pete generacije: Ver.1.2
 - iPod photo: Ver.1.2.1
 - iPod mini: Ver.1.4.1
 - iPod nano prve generacije: Ver.1.3
 - iPod nano druge generacije: Ver.1.1
- (Nisu podržane video funkcije pete generacije iPod-a i fotografske funkcije iPod-a photo.)

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema o ovom sistemu o kojima se ne govori u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony dobavljaču.

Održavanje

Zamena litijumske baterije daljinskog upravljača

U normalnim uslovima baterije će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, zavisno od uslova rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamenite bateriju novom CR2025 litijumskom baterijom. Korišćenje druge baterije može da dovede do požara ili do eksplozije.



Napomene o litijumskoj bateriji

- Držite litijumsku bateriju van dohvata dece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite lekarsku pomoć.
- Obrišite bateriju suvom krpom za postizanje dobrog kontakta.
- Proverite polaritet baterije pre stavljanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može da dođe do kratkog spoja.

UPOZORENJE


Baterija može da eksplodira usled nepravilnog rukovanja.

Bateriju nemojte da punitite, rastavljate niti da je bacate u vatru.

nastavlja se na sledećoj stranici →


Zamena osigurača

Kod zamene osigurača koristite osigurače iste vrednosti. Ako osigurač pregori, proverite priključak napajanja, pa zamenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je reč o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.




Čišćenje priključaka

Uređaj možda neće dobro da radi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 5) i očistite spojeve vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primenjujte prejak pritisak jer bi moglo da dođe do oštećenja priključaka.



Glavni uređaj



Zadnja strana prednje ploče

Napomene


Iz sigurnosnih razloga pre čišćenja ugastite vozilo i izvadite ključ iz kontakt-brave.

Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim predmetima.

Vađenje uređaja


1 Skinite zaštitni okvir.

- 1 Izvadite prednju ploču (str. 5).
- 2 Zakačite ključeve za vađenje na zaštitni okvir.




Okrenite ključ kao na slici.

- 3 Pomoću ključeva za vađenje izvucite zaštitni okvir.




2 Izvadite uređaj


- 1 Istovremeno ubacite oba ključa za vađenje dok ne kliknu.



- 2 Povucite ključeve za vađenje kako biste oslobodili uređaj.



- 3 Izvucite uređaj iz ležišta.



Tehnički podaci

CD uređaj

Odnos signal/šum: 120 dB
Frekventni odziv : 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa

Radijski prijemnik

FM

Opseg podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva (optimalna) osetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Odnos signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonijsko izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekventni odziv: 30 – 15 000 Hz

MW/LW

Opseg podešavanja:

MW: 531 – 1 602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Priključak antene: Spoljni antenski priključak

Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Osetljivost: MW: 30 μ V, LW: 40 μ V

Pojačalo

Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

Impedancija: 4 – 8 ohma

Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)

Uopšteno

Izlazi:

Audio izlazi (prednji, izbor subwoofer/zadnji)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

Ulazi:

ATT kontrolna priključnica za isključenje zvuka pri telefonskom pozivu

Antenski ulaz

AUX ulazna priključnica (stereo mini priključak)

Ulazna priključnica za iPod (dock priključak)

Tonske kontrole:

Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)

Glasnost:

+4 dB na 100 Hz

+2 dB na 10 kHz

Napajanje: 12 V DC akumulator

(negativni pol na uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 T 50 T 179 mm (§/v/d)

Dimenzije za ugrađivanje:

Približno 182 T 53 T 162 mm (§/v/d)

Masa: Približno 1,3 kg

Isporučeni pribor:

Daljinski upravljač: RM-X151

Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca firme Fraunhofer IIS i Thomson.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim intelektualnim pravima u vlasništvu firme Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dozvole firme Microsoft ili ovlašćenih Microsoft zastupnika.

Dizajn i tehnički simboli uređaja su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.



- Halogeni usporivači vatre nisu korišćeni u određenim štampanim pločicama
- Halogeni usporivači vatre nisu korišćeni u kućištima.
- Jastučići za pakovanje izrađeni su od hartije .

U slučaju problema

Sledeća tablica će da vam pomogne u rešavanju problema koji se mogu da se pojave u radu uređaja. Pre pregleda donje tablice, proverite spojeve uređaja i postupke upotrebe.

Uopšteno

Nema napajanja uređaja.

- Proverite spojeve. Ako je sve u redu, proverite osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane slika na displeju, ne možete njime da upravljate daljinskim upravljačem.
→ Uključite uređaj.

Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

Nema zvuka.

- Glasnost je preniska.
- Uključena je funkcija ATT ili je glasnost smanjena zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je spolni kabl telefona u vozilu povezan na ATT).
- Kontrola "FAD" nije postavljena u centralni položaj za sistem sa dva zvučnika.

Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (str. 12).
- Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.

Sadržaj memorije je izbrisan.

- Pritisnuli ste taster RESET.
→ Ponovo namestite memorište podešavanja.
- Kabl za napajanje ili akumulator nisu povezani.
- Kabl za napajanje nije ispravno povezan.

Memorirane stanice i prikaz tačnog vremena su obrisani.

Osigurač je pregorio.

Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.

Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro povezani.

Pokreće se prikaz mogućnosti (demo) kod reprodukcije ili prijema.

Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku "DEMO-ON", započinje demo prikaz.
Podesite "DEMO-OFF" (str. 12).

Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.

- Podesili ste "DIM-ON" (str. 12).
- Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i zadržite taster **OFF**.
→ Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom taster **OFF** na uređaju dok se prikaz ponovno ne uključi.
- Priključci su zaprljani (str. 16).

Funkcija Auto Off ne radi

Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira posle isključenja uređaja.

→ Isključite uređaj.

nastavlja se na sledećoj stranici →

Nije moguće koristiti daljinski upravljač.
Uklonite izolacijsku foliju (str. 4).

CD reprodukcija

Ne možete da stavite disk.

- Već je stavljen drugi disk.
 - Disk je nasilno ubačen naopako ili nepravilno.
-

Reprodukcija diska ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan disk.
 - Pokušali ste da reprodukujete CD-R/CD-RW koji nije audio (str. 14).
-

Nije moguće reprodukovati MP3/WMA datoteke.

Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA formatom ili verzijom (str. 15).

Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa treba duže vreme nego za ostale.

Sljedećim diskovima treba duže vreme za početak reprodukcije:

- diskovi komplikovane strukture.
 - diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
 - diskovi kojima možete da dodate podatke.
-

Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.

- Kod diskova sa mnogo znakova može doći do tog problema.
 - Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
→ Podesite "A.SCRL-ON" (str. 12)
 - Pritisnite i zadržite (SCRL).
-

Zvuk preskače.

- Niste dobro ugradili uređaj.
→ Uređaj ugradite pod uglom manjim od 45° u stabilan deo automobila.
 - Neispravan ili zaprljan disk.
-

Ne rade tasteri.

Disk se ne izbacuje.
Pritisnite taster RESET (str. 4).

Prijem radio stanice

Nije moguć prijem stanice.

Zvuk je pun šumova.

- Povežite kabl aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na zadnjem/bočnom staklu).
 - Proverite spoj antene.
 - Antena se ne izvlači.
→ Proverite spoj na kابلu za kontrolu antene.
 - Proverite frekvenciju.
-

Slušanje odabranih stanica nije moguće.

- Stavite tačnu frekvenciju u memoriju.
 - Signal sa odašiljača je preslab.
-

Nije moguće automatsko biranje

- Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih stanica.
→ Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 13).
 - Podešavanje se ne zaustavlja na stanici:
Podesite "MONO-ON" (str. 13).
 - Emitovani signal je preslab.
→ Izvršite ručno biranje.
-

Tokom FM prijema treperi indikator "ST".

- Izaberite tačnu frekvenciju.
 - Signal odašiljača je preslab.
→ Podesite "MONO-ON" (str. 13).
-

FM stereo program se čuje mono.

Uređaj je podešen na mono prijem.
→ Podesite "MONO-OFF" (str. 13).

RDS

Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje (SEEK).

Stanica nije TP ili ima slab signal.

→ Isključite funkciju TA (str. 9).

Nema saobraćajnih informacija.

- Uključite funkciju TA (str. 9).
 - Stanica ne emituje saobraćajne informacije iako je TP.
→ Odaberite drugu stanicu.
-

PTY prikazuje "- - - - -."

- Trenutna stanica nije RDS stanica.
 - RDS podaci nisu primljeni.
 - Stanica ne emituje signal vrste programa.
-

Prikaz/poruke grešaka

ERROR

- Disk je zaprljan ili ubačen naopako.
→ Očistite ga ili ubacite pravilno.
 - Disk je prazan.
 - Disk se ne može reprodukovati zbog problema.
→ Ubacite drugi disk.
-

FAILURE

Neispravno su povezani zvučnici/pojačalo.
→ Pogledajte uputstva za ugradnju/povezivanje za ovaj model kako biste proverili priključak.

L. SEEK +/-

Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom automatskog biranja.

NO AF

Odabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
Pritisnite (SEEK) +/- dok treperi naziv stanice.
Uređaj počinje da traži drugu frekvenciju istih
→ podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

NO INFO

Nema tekstualnih informacija uz MP3/WMA datoteke.

NO IPOD

iPod nije povezan.

→ Povežite iPod na priključak sistema.

Ako se "NO IPOD" pojavi posle povezivanja iPod uređaja na sistem, isključite iPod i ponovno ga povežite.

NO MUSIC

Disk nema muzičkih datoteka.

→ Uložite muzički CD disk u uređaj.

NO NAME

Disk ne sadrži naziv diska/albuma/grupe/zapisa.

NO TP

Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe dostupnu TP stanicu.

OFFSET

Možda je upitanju interni kvar.

→ Proverite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlašćenom Sony servisu.

READ

Uređaj učitava sve podatke o zapisima i grupama/albumima sa diska/iPod uređaja.

→ Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će da započne automatski. Zavisno od strukture diska, možda će trebati duže od minute.

RESET

CD/iPod uređaj ne radi zbog nekih problema.

→ Pritisnite taster RESET (str. 4).

“LLLL” ili “TTTT”

Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao do početka ili do kraja i nije moguće dalje pretraživanje.

“_”

Oznaka ne može da se prikaže kod ovog uređaja.

Ako ovi postupci ne pomognu da se otkloni problem, obratite se ovlašćenom Sonyjevom servisu.

Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo da ponesete i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.

Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mesto. Broj se nalazi na nalepnici na kućištu sistema. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako nemojte da je ostavljate u vozilu sa ostatkom uputstva. Ostavite identifikacijsku karticu na sigurno mesto jer može da posluži za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju krađe.

autoradio

Identifikacijska kartica

SONY[®]

Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.

Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu kako biste izbegli zloupotrebu.

Model

CDX-GT44IP

Serijski broj (SERIAL NO.)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation